



PRIMLJENO:	24. VII 20 13. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	10-1/13-2/10
VEZA:	
EPA:	194 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodinu Ranku Krivokapiću, predsjedniku

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na Predlog zakona o elektronskim komunikacijama podnosimo sljedeće amandmane:

A M A N D M A N 1

U članu 3 u stavu 1 u tački 1 nakon riječi „infrastrukture“ dodaje se zapeta i riječi „održivoj konkurenciji i razvoju tržišta“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se dodaje važno načelo u oblasti elektronskih komunikacija.

A M A N D M A N 2

U članu 8 u stavu 2 riječi „ u obavljanju regulatornih i drugih poslova iz stava 1 ovog člana“ se brišu, a umjesto njih se stavljaju riječi:
„ pri donošenju regulatornih odluka“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandman omogućava punu odgovornost Agencije prema Skupštini Crne Gore..

A M A N D M A N 3

U članu 10 u stavu 3 umjesto riječi „Vlada“ stavlja se riječ „Skupština Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se upodobljava rješenje u odnosu na član 9 stav 2 Predloga ovog zakona.

A M A N D M A N 4

U članu 11 u stavu 1 poslije tačke 22 dodaje se nova tačka 23 koja glasi:

„ Podstiče održivu konkurenciju i obezbjeđuje interkonekciju operatera“.
Dosadašnja tačka 23 u istom stavu postaje tačka 24.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se dodaje veoma značajna nadležnost.

A M A N D M A N 5

U članu 14 poslije stava 4 dodaje se novi stav 5 koji glasi:

„ Saglasnost na imenovanje revizora iz prethodnog stava daje matični odbor Skupštine Crne Gore.“

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se uvodi transparentnost u oblasti revizije poslovanja Agencije.

A M A N D M A N 6

U članu 15 u stavu 3 riječi „Odbor Skupštine nadležan za izbor i imenovanja“ brišu se, a umjesto njih se dodaju riječi „ Matični odbor Skupštine“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se upodobljavaju nadležnosti matičnog odbora Skupštine u odnosu na Agenciju.

A M A N D M A N 7

U članu 16 stav 2 se mijenja i glasi:

„ Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, vrši se rangiranjem na osnovu metodologije vrednovanja navedene u konkursu, po sljedećim kriterijumima vrednovanja : dužina i vrsta radnog iskustva, posebne specijalizacije iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti i poznavanja jezika.“

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se precizira način rangiranja kandidata.

A M A N D M A N 8

U članu 19 u stavu 4 riječi „ finansijski izvještaj Agencije“ brišu se i umjesto njih se stavljaju riječi „ izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se upodobljava rješenje sa članovima 14 i 26 Predloga zakona.

A M A N D M A N 9

U članu 22 u stavu 2 nakon riječi „stav 1“ dodaju se riječi „ i stav 4“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se postiže konzistentnost uslova za razrešenje članova Savjeta i izvršnog direktora.

A M A N D M A N 10

U članu 33 nakon stava 4 dodaje se novi stav 5 koji glasi:

„Pisani izvještaj o sprovođenju javnih konsultacija dostavlja se učesnicima javnih konsultacija i obavezno sadrži obrazloženje stavova Agencije u odnosu na predloge koji su dostavljeni u procesu javnih konsultacija.“

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se obezbjeđuje svrsishodnost javnih konsultacija.

A M A N D M A N 11

U članu 64 u stavu 3 nakon riječi „ ili organizacija“ dodaju se riječi

„ naročito uzimajući u obzir odgovarajuću regulatornu praksu.“

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se upotpunjuje postupak analize tržišta.

A M A N D M A N 12

U članu 94 u stavu 1 riječ „ sagledava“ briše se, a umjesto nje se dodaju riječi „uzima u obzir“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se precizira obaveza Agencije.

A M A N D M A N 13

U članu 95 u stavu 1 cifra „2%“ se zamjenjuje sa cifrom „1%“.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se određuje niži nivo ukupnih prihoda za operatore.

A M A N D M A N 14

U članu 114 u stavu 3 poslije riječi „interferencije“ dodaju se riječi „i izlaganju prekomjernim elektromagnetnim zračenjima“:

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se preciziraju uslovi za korišćenje radio – frekvencija.

A M A N D M A N 15

U članu 117 riječi „na ekskluzivnoj osnovi“ brišu se.

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se preciziraju uslovi za korišćenje radio – frekvencija.

A M A N D M A N 16

U članu 123 u stavu 3 nakon tačke 2 dodaje se nova tačka 3 koja glasi:

„vrši odgovarajuća mjerenja parametara radio – emisija radi kontrole ispunjavanja uslova korišćenja frekvencija iz odgovarajućeg odobrenja.“

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se dodatno definiše kontrola i monitoring radio – frekvencijskog spektra.

A M A N D M A N 17

U članu 152 nakon stava 7 dodaje se novi stav 8 koji glasi:

„Nakon izmirenja obaveza iz perioda minimalnog trajanja ugovora, operator mora ukloniti eventualna ograničenja iz ovog stava“

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se preciziraju ugovorne obaveze.

A M A N D M A N 18

Član 161 briše se.

O B R A Z L O Ž E N J E

Predlogom zakona, članovima 84 i 85 već je predviđen univerzalni imenik.

A M A N D M A N 19

U članu 164 u stavu 3 poslije riječi „nadležnog za igre na sreću“ dodaju se riječi:

„ ili neku drugu djelatnost bez odobrenja nadležnog organa“

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se preciziraju ograničenja.

A M A N D M A N 20

U članu 182 u stavu 2 poslije riječi „Vlade“ dodaju se riječi: „u skladu sa direktivom EU.“

O B R A Z L O Ž E N J E

Amandmanom se omogućava preciziranje kategorija podataka u odnosu na evropsku praksu.

Poslanici

Aleksandar Danjanović

Mladen Bojanić

Melizar Kaluderović

Srdan Perić